



**Grade 1**



**TERM 4**



**HL SET**



**WORKSHEET**

**PACK**









**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**







Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---


	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebota

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---


	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---


	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---


	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---



	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---


	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---


	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---



	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**





Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---


	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---


	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**



Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**




Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---


	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**





Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgamelo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	---

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**







Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho







**PUO YA GAE SETSWANA**

**BEKE 1**






**MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4**

**LETLHARETIRO**

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	tswine	tswalela	rraagwe	tsenwa	
		tswala	rre	setswalo	rraabo	
	<b>BUISA</b>	Rraagwe Pule o rata tswine. A re e dira gore a seke a tsenwa ke malwetse. Tswine e monate. Fa o e tshwara e a kgomarela.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme o bitsa rraabo gore a tswale lesaka. Fa re robala re tswalela diruiwa ka mo lesakeng. Seno se dira gore di sireletsege. Fa o sa tswala sentle dipodi di a sutlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: tswine				

**LABOBEDI TIRWANA 1**


	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	mooki	leroo	mooko	maroo	
		moonono	poo	bookelo	dipoo	

	<b>BUISA</b>	Moono wa morafe wa Bataung ke tau. Ba thala ditshwantsho tsa maroo a tau go kgabisa. Ba bangwe ba rata go apara letlalo la tau.
--	--------------	---


	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: leroo
--	--------------	------------------------------

### LABOBEDI TIRWANA 2


	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
--	--------------	--


	<b>KWALA</b>	<p>1. Moono wa Bataung ke eng? Moono wa Bataung ke _____.</p> <p>2. Ba bangwe ba rata go apara eng? Ba bangwe ba rata go apara letlalo la _____.</p>
--	--------------	--

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	matho	taka	mebala	lebota	bontle
--	-------------------	-------	------	--------	--------	--------

	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela
		seeleele	seemo	neela	beeletsa

	<b>BUISA</b>	Fa pula ena re beeletsa metsi ka kgameo. Metsi ke seela se se senang mmala. Ke neela mme metsi go tlhapa diatla fa a fetsa go feela.
--	--------------	--

	<b>KWALA</b>	<p>1. Metsi ke seela se se ntseng jang? Metsi ke seela se se senang _____.</p> <p>2. Re beeletsa metsi ka eng? Re beeletsa metsi ka _____.</p>
--	--------------	--



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **kgamelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

matlho

taka

mebala

lebotata

bontle



**DUMISA**

mooki

moonono

neela

feela

seemo

bookelo

apeela

poo







**BUISA**





Mosetsana o rata setshwantsho se se mo  
leboteng. Ka gale o se tlhoma matlho. Fa a  
tsena kwa gae o batla dilwana tsa gagwe tsa  
go taka. O taka setshwantsho se sentle.  
Mmagwe o kgatlha ke setshwantsho seno. O a  
mo akgola.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Rragwe pule o rata tswine. 2. tau e na le maroo. 3. Tau ke leina la motho



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.



### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				





## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.



### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				





## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantoro ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.



### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				





## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.



### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwanng.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				





## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.



### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				





## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwanng.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.



### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwanng.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				





## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.



### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				





## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantoro ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.



### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwanng.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				





## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwanng.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.



### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwanng.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				





## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.



### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	feela	mooki	bookelo	seemo	
		mooko	lefeelo	neela	apeela	
	<b>BUISA</b>	Seemo sa phaposi ya boapeelo kwa bookelong ga se sentle. Seemo sa yona se leswe. Badiri ba nyemiswa mooko ke gore ga go na mafeelo. Ga ba kgone go feela ba sena mafeelo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Mme a re mooki kwa bookelong o ne a ba ruta ka bophepa. Mme a re re feele diphaposi tsa rona ka metlha. Seno se tla dira gore seemo sa tsona se nne sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: lefeelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	boa	boatla	boboa	moagi	
		moago	moabi	loapi	boalo	

	<b>BUISA</b>	Rre o ne a ya le nna kwa kantorong ya gagwe. Ke moago o o kwa godimo. Fa o leba kwa ntle o bona loapi le le gaufi. Ke rata go bona loapi fa ke le mo moagong ono.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: loapi

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Kantoro ya ga rre ke moago o o ntseng jang? Kantor o ke moago o o kwa _____. 2. Fa o le mo moagong o gaufi le eng? Fa o le mo moagong o gaufi le _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	matlho	taka	mebala	lebota	bontle
	<b>DUMISA</b>	feela	apeela	seela	beela	
		seelele	seemo	neela	beeletsa	
	<b>BUISA</b>	Morwa wa kgosi ke kgosi ya ka moso. Fa rragwe a tlhokafala o tla rwala serwalo sa bogosi. Dikgosi di rwala serwalo sa gauta.				
	<b>KWALA</b>	1. Morwa kgosi ke eng? Morwa kgosi ke _____ ya ka moso. 2. Dikgosi di rwala serwalo sa eng? Dikgosi di rwala serwalo sa _____.				





## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>serwalo</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tlhoga	mmidi	eletsa	kopa	rapela
	<b>DUMISA</b>	moago	serwalo	seemo	moabi	
		loapi	rwala	neela	seela	

	<b>BUISA</b>	 <p>Batho ba MaAztec ba na le medimo e le mentsi. Ba ne ba eletsa go nna le mmidi mme o ne o tlhoga kgakala le legae la bona. Ba ne ba rapela medimo ya bona ba kopa thuso. Ba ne ba sa itse gore mo loaping ke medimo efe e e tla ba utlwang.</p>
--	--------------	---





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke rata mmidi 2. Pule a re o rata kgang ya maaztec 3. ba rapela medimo e le mentsi.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tshabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	rorama	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamaya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**



Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetsana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tshabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**





Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tshabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	rorama	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**



Mariga go tsedidi. Basetšana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tlhabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**





Mariga go tsedidi. Basetšana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanywa morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tshabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamaya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**



Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tshabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	rorama	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**







Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tihabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**







Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tshabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamaya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**







Mariga go tsedidi. Basetšana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanywa morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tshabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	rorama	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamaya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**



Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tshabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**





Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tihabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**



Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tshabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	rorama	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**





Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tihabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	rorama	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**



Mariga go tsedidi. Basetšana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanywa morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tihabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	rorama	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**





Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tihabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	rorama	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamaya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**



Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tshabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**







Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tihabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamaya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**



Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetsana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tshabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamaya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**





Mariga go tsedidi. Basetšana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanyana morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tshabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamaya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**



Mariga go tsedidi. Basetsana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	boa	morwalo	rwalela	morwadi	
		moagi	boatla	rwesa	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moabi ke rre yo o siameng. Fa a bona morwadie a imelwa ke morwalo o a mo thusa. O mo rwalela morwalo.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Koloi e rwele morwalo. Morwalo ga o a bofiwa sentle. Boatla bo bo tla dira gore morwalo o we mo tseleng. Rre moabi ga a itumelela seno. O omanywa morwadi wa merwalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: morwalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	roroma	ntle
	<b>DUMISA</b>	ngwedi	ngwana	bongwe	rengwa	
		ngwaya	lengwa	sengwe	rongwa	

	<b>BUISA</b>	Fa ngwedi o tshabile sentle re kgona go tshameka kwa ntle bosigo. Malome a re batho ba bangwe ba ba bosula ba tla re utswa. A re le fa go na le ngwedi re seke ra tshameka kwa ntle.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ngwedi

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Re kgona go tshameka leng bosigo? Re tshameka bosigo fa go na le _____. 2. Malome a re re seke ra dira eng? Malome a re re seke ra _____ kwa ntle bosigo.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	boboa	mariga	botoka	rorama	ntle
	<b>DUMISA</b>	roula	mmoulo	rou	toula	
		toula	boulela	roula	mmoulo	
	<b>BUISA</b>	Malome o tsamaya ka kariki ya dimmoulo. Fa kariki e robegile, o e baakanya ka go toula tshipi ka hamore. Ke rata mmoulo wa malome.				
	<b>KWALA</b>	1. Malome o tsamaya ka eng? Malome o tsamya ka _____ ya di mmoulo. 2. Malome o toula tshipi ka eng? Malome o toula tshipi ka _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: mmoulo

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

boboa

mariga

botoka

roroma

ntle



**DUMISA**

ngwedi

toula

boulela

rengwa

bongwe

mmoulo

ngwana

lengwe







**BUISA**





Mariga go tsedidi. Basetšana ba apere dibaki tse di bothitho. Dibaki di na le boboa. Dibaki di kgabisitswe ka mebala e mentle. Go botoka go apara baki phakela fa go le tsididi. Mosetsana yo mongwe a re o rata baki e e nang le dithunya. Ba itumetse.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Basetšana ba apere dibaki 2. Ke rata baki e e serolwana 3. mosetsana o rata baki e enang le dithunya.


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshela ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____. 2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____. 2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate

**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	toula	sengwe	rongwa	rou	
		ngwedi	mmoulo	lengwa	rengwa	
	<b>BUISA</b>	Banna ba motse ba rutlolola lengwa. Rre Mogotsi a re ba bangwe ba toule ditena ka dihamore gore lobata le we. Rre ena a re masenke a ka rengwa ka selepe. Lengwa le kotsi gonne le ka wela batho.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Nnake, Lorato fa a rongwa go dira sengwe le sengwe o a gana. Nkoko a re o tla mo toula ka lefetlho gonne ga a utlwe. A re o bodipa jaaka mmoulo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: nkoko				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	tau	lekau	lengau	ditau	
		maungo	maudi	taugadi	makau	

	<b>BUISA</b>	Tau le lengau ke diphologolo tsa naga. Di na le setshwano sa katse. Di ja nama fela , ga di je maungo. Taugadi ke yona e gaisang ka go tsoma.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lengau

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	<p>1. Tau le lengau di ja eng? Tau le lengau di ja _____.</p> <p>2. Tau le lengau di tshwana le eng? Tau le lengau di tshwana le _____.</p>

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mphe	mphala	mphisa	dimpho	
		mphenya	mphitlha	mphenya	mphe	
	<b>BUISA</b>	Bana kwa sekolong ba dira dimpho go naya batsadi kwa gae. Mpho ya ga Dineo e ntle thata. Ke tla dira mpho e nngwe. Ga ke rate Dineo a mphala.				
	<b>KWALA</b>	<p>1. Bana ba dira eng kwa sekolong? Bana ba dira _____.</p> <p>2. Mpho ya ga Dineo e ntse jang? Mpho ya ga Dineo e _____.</p>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>mpho</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	tamati	pane	gadika	setla	fudua
	<b>DUMISA</b>	mpho	mphitlha	lengau	maungo	
		lekau	tau	mphala	ditau	

	<b>BUISA</b>	 <p>Ke batla go ithuta go apaya. Ke tla dirisa pane le mafura. Mme a re ke gadike dieie ke bo ke tsenya tamati. Morago ke tshele ditswaisi tse di setlilweng. Ke tshwanetse go fudua motswako gore di tlhakane sentle. Di tla nna letatso e e monate.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditamati di monate 2. Gadika ka mafura 3. Dijo di monate



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro




**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro



**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro




**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro



**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro




**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro






**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro




**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro



**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro




**BUISA**





Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro



**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro




**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro



**BUISA**





Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro




**BUISA**





Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro



**BUISA**





Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro




**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro



**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro




**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tthagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro



**BUISA**







Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro




**BUISA**





Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	mangau	maudi	mphisa	mphala	
		lekau	dimpfo	mphitlha	maungo	
	<b>BUISA</b>	Batsumi ba rata go tsoma mangau. Ba a a bolaya ba bo ba tsaya matlalo a ona. Mpho ya letlalo la lengau ke mpho e e gaisang.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Kwa ga malome gona le matlalo a diphologolo. Ke rata letlalo la lengau. Fa re tshameka ke a le apara ke bo ke rora jaaka lengau. Ke ne ka tshosa nnake ka go dira jalo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: letlalo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	tlwaela	mmutlwa	tlwaetse	utlwa	
		mebitlwa	setlwa	ntlwana	utlwana	

	<b>BUISA</b>	TGo na le mebitlwa mo tselaneng. Re tlwaetse go tsamaya mo tselaneng mme re tlhabiwa ke mebitlwa. Fa mmutlwa o go tlhaba go botlhoko. Re tla tlhagola mebitlwa.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmutlwa

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Go na le eng mo tselaneng? Go na le _____ mo tselaneng. 2. Ke eng se se botlhoko? Go botlhoko fa o _____ ke mmutlwa.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	tlosa	puso	ngwao	dikago	batho
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	leseae	seapei	
		seane	seaparo	seagi	seatlana	
	<b>BUISA</b>	Mme o rokela leseae seaparo. Seatlana sa leseae se sennye thata. Mme o tla dira leano gore seaparo se mo lekane. Seaparo sa leseae se sentle tota.				
	<b>KWALA</b>	1. Mme o roka eng? Mme o roka _____. 2. Leseae le na le eng se sennye? Leseae le na le _____ se sennye.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **seatla**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

tlosa

puso

ngwao

dikago

batho



**DUMISA**

tlwaela

seane

kutlwano

utlwa

leano

utlwana

seatla

seaparoro



**BUISA**





Bogologolo puso ya tlaolele e ne e tlosa batho mo metseng ya bona. Rremogolo o ne a utlwa botlhoko fa ba tlosiwa mo legaeng la bona. Ba ne ba tlogela dikago tsa bona le batho ba ba ba ratang. Batho ba ne ba latlhegelwa ke dingwao tsa bona.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. puso ya tlhalele 2. Dingwao tsa batho 3. rremogolo o ne a utlwa botlhoko.


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba



**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba




**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba



**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba




**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba



**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba




**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba



**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka


ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba




**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba



**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba




**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba



**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba




**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba



**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankka. Pankka e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba




**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka


ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba



**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba




**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankka. Pankka e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba



**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba




**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.


**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka

ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba



**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	leano	utlwana	utlwela	seagi	
		tlwaetse	seatla	seane	seapei	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo a re bogologolo batho ba ne ba utlwana. Batswana ba na le leano la go dira kutlwano. Ba dira seane se se dirang gore batho tlwaele go thusana.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seane ke puo ya ngwao. Gantsi se na le bokao mo morafeng. Batho ba ne ba dirisa diane go thusana. Fa yo mongwe e le seapei yo mongwe e le seagi, ba ne ba direlana ditiro. Tiro ya kutlwano e a kgatlha.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: seagi				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	ntlhoka	ntlhaba	ntlhodia	ntlha	
		ntlhoba	ntlhasela	ntlhaola	ntlhana	

	<b>BUISA</b>	Fa ke roka ka lemao ntlhana e a ntlhaba. Se se ntlhoka gore ke bofe menwana. Fa ke bofile menwana nkgonne o a ntlhodia. A re ga ke na letsogo.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ntlhana

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Lemao le na le eng? Lemao le na le _____. 2. Nkgonne o dira eng? Nkgonne o a _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	dumela	rapela	batsomi	molao	pula
	<b>DUMISA</b>	nkimela	monko	senka	nkila	
		nkutlwa	panka	seganka	nkisa	
	<b>BUISA</b>	Ke batla go tsholetsa pankana. Pankana e a nkimela mme ke bitsa nkoko. Nkoko o a nkutlwa a bo a tla go nthusa. A re mo isagweng ke tla nna seganka.				
	<b>KWALA</b>	1. Ke tsholetsa eng? Ke tsholetsa _____. 2. Nkoko a re ke tla nna eng mo isagweng? Nkoko are ke tla nna _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **panka**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

dumela

rapela

batsomi

molao

pula



**DUMISA**

seganka

senka

ntlhasela

panka

ntlhoka


ntlhaba

nkutlwa

ntlhaba




**BUISA**







Batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore mmaselepe ke tshenekegi ya badimo. Ba re fa o bona mmaselepe o itse gore o tlisitse molaetsa. E ka nna molaetsa wa pula kgotsa wa kotsi e e tlang. Batsomi ba ne ba rapela fa pele ga mmaselepe gore ba kgone go bona diphologologo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. mmaselepe ke tshenekegi. 2. Batsomi ba batla diphologolo 3. batho ba tlotla mmaselepe.



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				

## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







 **BUISA**

Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimphe	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	

	<b>BUISA</b>	 <p>Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla




### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				

## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1




	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







**BUISA**

Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	

	<b>BUISA</b>	 <p>Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				

## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1




	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







 **BUISA**

Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimphe	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				



## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







**BUISA**







Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				

## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1




	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







**BUISA**

Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				



## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







 **BUISA**

Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				

## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1




	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







 **BUISA**

Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimphe	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				



## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







 **BUISA**

Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimphe	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				

## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1




	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







 **BUISA**

Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				



## LABORARO TIRWANA 2



	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	

	<b>BUISA</b>	 <p>Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				

## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1




	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







**BUISA**

Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				



## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







 **BUISA**

Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				

## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1




	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







 **BUISA**

Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				



## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	





**BUISA**







Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				

## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1




	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







 **BUISA**

Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimphe	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				



## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







**BUISA**







Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla







### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				

## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1




	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	







**BUISA**

Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	mooki	seemo	mongwe	utlwa	
		bookelo	ngwana	ngwaga	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Kwa bookelong mooki o kaela batsadi ka tlhokomelo ya bana. A re ngwaga mongwe le mongwe bana ba thatlhobe ke ngaka go bona seemo sa botsogo ba bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Seemo sa botsogo ba motho se botlhokwa. Batho ba ba utlwang ba tlwaetse go thatlhoba ke ngaka gangwe le gape. Seno se dira gore ba se tsenwe ke malwetse. Fa ba sa lwale ba ka se ye kwa bookelong.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: bookelo				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	leano	seatla	dimpho	mphosa	
		seane	ngwao	mphitlha	seagi	

	<b>BUISA</b>	Batswana ba na le seane se se reng seatla se tlhatswa se sengwe. Se se raya gore ke ngwao ya Batswana go thusana. Fa re abelana dimpho re a itumela.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seatla

### LABOBEDI TIRWANA 2







	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Seatla se dirang? Seatla se _____ se sengwe. 2. Ngwao ya Batswana ke go dira eng? Ngwao ya Batswana ke go _____.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	ngaka	lemao	lwala	thibela	moento
	<b>DUMISA</b>	lengau	tau	makau	tautona	
		mangau	lekau	maudi	maungo	
	<b>BUISA</b>	Bogologolo makau a ne a itshupa boganka ka go tsoma. Lekau le le bolaileng tau kgotsa lengau le ne le tlotliwa. O ne a newa tlhoro ya maudi a tautona e le serwalo sa tlotlo.				
	<b>KWALA</b>	1. Makau a ne a tsoma eng? Makau a ne a tsoma _____ kgotsa _____. 2. Yo o bolaileng tau o ne a rweswa eng? Yo o bolaileng tau o ne a rweswa _____ ya _____.				



## LABORARO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: <b>lekau</b>

## LABONE TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	moento	lemao	lwala	thibela	ngaka
	<b>DUMISA</b>	seaparo	seganka	nkotla	leano	
		ntlhaba	senka	nkoko	nkisa	





**BUISA**







Nkoko o nkisa kwa bookelong. Ngaka e tla ntlhaba moento. Moento o thibela gore ke seke ka lwala. Fa ke sa lwale ke tla gola ke nna seganka. Boglogolo go ne go sena moento. Batho ba le bantsi ba ne ba bolawa ke malwetse. Leano la moento le falosa matshelo a batho.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ngaka e ntlhaba moento. 2. Ke tla thibela malwetse 3. Leano la moento le a thusa



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa






**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa







**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa






**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa







**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa






**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa





**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa



**BUISA**






Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa







**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa






**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa




**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa






**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa







**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa






**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa





**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.



### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa






**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa







**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa






**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa







**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go  a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa






**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.







## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta



**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**



	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	dingwe	sengwe	lengwe	rongwa	
		ngwaya	mongwe	bongwe	ngwana	
	<b>BUISA</b>	Kinane ya tselane le dingwe e bua ka sengwe se ke se ratang. Ngwana yo o utlwang o a taboga fa a rongwa. O dira sengwe le sengwe se a se kaelwang. Dingwe ga a na go mo tshwara.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le go  mo thanoding ya gago.				

**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Mosupologo Tirwana I.				
	<b>BUISA</b>	Ka ketsatsi lengwe ke ne ka buisa kgang ka ga dingwe. Ngwaga le ngwaga dingwe o ne a utswa bana mo motseng. Ba bangwe mo motseng ba ne ba dira leano. Ba ne ba tshwara dingwe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa lefoko: dingwe				

**LABOBEDI TIRWANA 1**





	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	mmoulo	rou	boulela	senka	
		toula	roula	toulela	lesenke	

	<b>BUISA</b>	Batho ba a roula fa ba tlhokafaletswe. Ba re ke sesupo sa go tlotla moswi. Fa ngwetsi e sa roule, ba kwa bogadi ba a boulela. Ba re ga a utlwa botlhoko fa monna wa gagwe a tlhokafetse.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lesenke

### LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le a  a Labobedi Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	1. Batho ba roula leng? Batho ba roula fa ba ____. 2. Batho ba re rou ke sesupo sa eng? Batho ba re rou ke sesupo sa go ____ moswi.

### LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	leloba	hema	dijalo	mmu	letsatsi
	<b>DUMISA</b>	boa	moagi	boaboa	boalo	
		boboa	moapei	boatla	moabi	
	<b>BUISA</b>	Moapei wa dijo o tshwanetse a nne phepa. Fa moapei a le boatla batho ga ba kitla ba ja dijo. Fa boapeelo bo le phepa batho ba tla boaboa go tla go di reka.				
	<b>KWALA</b>	1. Moapei wa dijo o tshwanetse a nne jang? Moapei wa dijo o tshwanetse go nna ____. 2. Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ntseng jang? Batho ga ba je dijo tsa moapei yo o ____.				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a go  le go   
a Laboraro Tirwana I.



**KWALA**

Kwala mafoko a go  le go  mo thanoding  
ya gago. Thala setshwantsho sa lefoko: **lekau**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O  
BUE**

leloba

hema

dijalo

mmu

letsatsi



**DUMISA**

leano

mpho

monko

utlwa

sengwe

senka

tlwaela

sotlwa







**BUISA**







Limani o bone mpho e ntle ya leloba. Leloba le nkga monate. Fela Limani ga a itse gore dijalo di tlhoka metsi le letsatsi. Mmagwe o dira leano go ruta Limani ka ga go tlhokomela dijalo. Sengwe le sengwe se sentle se tlhoka tlhokomelo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  a Labone Tirwana I.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa karolo e o e ratang thata ya kgang ya Bukakgolo.

## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a go  le go  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a go  le go  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Limani o bone mpho 2. Mmaagwe limani o mo ruta go jala dijalo. 3. Limani o a ithuta